ڕەخنەگر و تیرۆریستی ئەدەبی...

غەفور ساڵح عەبدوڵا

بێگومان ئەم ناونیشانە لەوە هاتووە کە قسەیەکم خوێندەوە لەسەر ئەنتەرنێت،کە دەڵێ،ئەگەر کەسێك شیعری شاعیرێکی دزی وکردی بە هی خۆی،ئەمە واتای تیرۆرکردنی ئەو شاعیرە دەگەیەنێ،یان خوێندمەوە کە دزیی ئەدەبی واتا تاوانی کوشتن بە قەڵەم.هەروەها نووسەرێکی ناوداری ئەم سەردەمە شێواوەی کورد ووتویە:ئەگەر کەسێ نەتوانێ بیربکاتەوە یان بەهرەی نەبێ یان نەزانێت بنووسێت،دەبێتە ڕەخنەگر!!

بێگومان لەلای هەموو ئاشکرایە کە زۆربەی خوێنەرانی کورد ،ئیستا بە داخەوە،نازانن واقیعی ڕۆشنبیریی کوردی چۆنە،چونکی ئەم خوێنەرەی دوای ڕاپەرین بەدەگمەن لەزمانی کوردی،بگرە کوردیەکی هەندێ جار سەقەتیش هیچ زمانێکی دیکە نازانێ،بۆیە کە دەقێك شیعر بێت ،یان چیرۆك بێت، یان ڕۆمان بێت ،کە پێ ی شاگەشکە دەبێت نازانێ ئەو شیعرە، یان ئەو چیرۆکە ،یان ئەو ڕۆمانە ،داهێنانی کوردی نین ،بگرە ئەدەبی جیهانیە و نوسەرەکەی وەریگرتووە،لە فارسیەوە یان لە ئەدەبی جیهانیەوە ،لە ڕێگەی یان زمانی عەرەبیەوە، یان لە زمانی دیکەی بیانیەوە، وەکو ئینگلیزی وئەڵمانی وفارسیەوە،ئینجا کاتێ ئەو کەسانە لەلایەن خەڵکی ئاگادارەوە ئیشە دزێوو وەرگیراوەکانیان ئاشکرا دەبێت،بۆیە ئەو کەسانە ،بە شەرانگێزو پەلامارادەر و ناشیرینکەری خەڵکی ناوەزەد دەکەن،کەنازانن و،دەیان ناتۆرە وجنێویان دەدەنێ،یان بەوە ناوەزەدیان دەکەن،کە بیرکردنەوە نازانن و بەتەنها ئەو وەرگرانە خۆیان دەتوانن بە نووسینە وەرگیراوەکانیان لە نووسینی خەڵکانی دیکەوە،عەرەب و فارس و بیانیەوە ،خۆیان بە ڕووداریەوە بە بیرکەرەوە و بیریار ناەوەزەد بکەن.بۆیە واقیعی ئێستای ڕۆشنبیریی کوردی بە هۆی بوونی ئەم خەڵکانەوە لە گۆرەپانەکەدا وای لێهاتووە!بەڵام لە حەفتاکانەوە تا ڕاپەڕین خەڵکی بیرکەرەوەو چاك نووس وداهێنەر ودوور لە دزیکردنەوە هەبوون. بەڵام دوای ڕاپەرین ،بە شایەتی زۆر لە ئاگاداران و خوێنەری چاك وزیرەك ،گۆرەپانەکە وەکو باری سیاسی گەندەڵ بووە.بەداخەوە ئەوەی ئێستا نیمانە ڕەخنەگرە.بۆیە گۆرەپانەکە تووشی ئیسهالی نووسین ووەرگرتنی ئاشکرا وبێ ئابرووانە بووە.بەداخەوە بێگومان ئەم حاڵەتە کەشەکەی ئیفلیج کردوە،بۆیە ئەو جۆرە کەسانەی دەیانەوێ بوارەکە بێ ڕەخنەگر بێت ،بۆ ئەوەی خۆیان لە بواری وەرگرتن لە ئەدەبی جیهانیەوە تەراتێن بکەن و،بیهێنن وبە زمانێکی سەقەت بە خوێنەری کوردی بفرۆشن،کە تەنها زمانی دایك دەزانێ.کاتێکیش هەندێ زمانزان وئاگاداری بوارەکە وەرگرتنەکان و دزی و فزیەکان ئاشکرا دەکەن،ڕووبەرووی لێشاوی تومەتی سیاسی وبوختان و جنێودان دەبنەوە.بەندەش وەکو نموونەیەك و بەڵگەکانیش لەبەر دەستن کە لە بلاْوکراوەکاندا بوختان و درۆیان بۆ ریز کردم،بێگومان ئەم چەکە چەکی کەسی لاواز و خاوەن قەڵەمی لەرزۆکە ،یان ئەوەتا برادەرێکی ڕادەسپێرێ ئەم ئەرکە ئەنجام بدات،بۆئەوەی خۆی لەلای خوێنەری دوای ڕاپەڕین بە گەورە پیشان بدات،بەڵام ڕۆژگار کەفیلە بەوەی ئەم فرت وفێڵانە ئاشکرا بکات و زۆریشیان ئاشکرا بوون،ئیدی خۆ فش کردنەوەو وسوور بوون لە سەر درۆکردن هیچ دادێك نادات،تەنانەت قسەکەی (گۆبڵز)یش نەیتوانی ئەڵمانیا بکات بە هیچ ،جگە لەوەی کاولی کرد وکردی بەدوو لەتەوە.ووتەکەی گۆبڵز برادەرێکی نووسەر بە هەڵە بەکاریهێناوەو نەشیزانیوە کە قسەی (گۆبڵز)ە وەزیری ڕاگەیاندنی ئەڵمانیای نازی کردبووی:(درۆبکە،درۆبکە،درۆبکە،تاخەڵکی بڕوات پێدەکەن).کەچی ئەو نوسەرە (گەورەیە) نووسیبووی(دەبێتە ڕاست)،گەرچی درۆ بە حەیاتی نابێتە ڕاست ،ئەگەر وابووایە (گۆبڵز)یش دەیووت:(تا دەبێتە ڕاست)،ئەگەر بیزانیبا درۆ دەبێتە ڕاست!.ئینجا وەرە سەیری بیرکردنەوەی ئەم جۆرە نوسەرانەکە چەند سەیر وسەمەرەن؟. بەداخەوە هەندێ نوسەری دوای ڕاپەرین ناسراو هەن لە کوردستان،خەریکن ئەم دروشمە نازیە پەیرەو دەکەن و،دەیانەوێ بە قسەی قەبە قەبە و شوان خەڵەتێنە،قوم بکەنە چاوی خوێنەرەوە.ئەمەیش خۆی لە خۆیدا پرۆژەیەکی گومان لێکراوو خەتەرناکە.پێم سەیرە کە لە هەندێ کەسەوە دەبیستم ،یاخود دەنووسن :ئەگەر کەسێك نەزانێت بنووسێت یان بەهرەی نەبێت یان نەتوانێت بیر بکاتەوە ،دەبێتە ڕەخنەگر.. !.نازانین ئەمەیان لە قووتوی چ عەتارێکدا هاتووە؟یان لە چ وولاتێکی بەدبەخت ئاوهایە؟.دەشێ لە شاری جابلووقا وەها بێت!.دیارە ئەم جۆرە بیریارانە گەورە ڕەخنەگرانی وەکو بیلیخانۆف وباختین و بیلینسکی وجۆرج لۆکاش وفلادیمیر ناباکۆفیان پێ بێ بەهرە وبێتوانان !یان ئارنست فیشەر و ڕۆلان بارت ومیشال بۆتۆرو ئەندرێ ژیدو و د.سوهەیل ئیدریس ود.ئیحسان عەباس وزۆری تر، کە زۆریان بوونە خاوەن قوتابخانەی ڕەخنەیی خۆیان!دیارە بە قسەی ئەم (بیریارانە)ی لای خۆمان ئەوانیش بیریان نەکردۆتەوەو بێ دەماغ و نەخوێنەواربوون!!.ئەم جۆرە خەڵکەی کە ئاوها دەنووسن بەڕاستی خۆیان سەقەت بیردەکەنەوە، لە خووت وخۆرایی دەیانەوێ سەر لە خوێنەری کورد بشێوێنن وتووشی غەبائی ڕۆشنبیریی بکەن.لەو باوەڕەشدا نیم نووسین شێوازی، یان ڕێبازی پیاوە درۆزنەکان بێت،یان هی کەسانێك بێت خۆهەڵکێش وخۆ بەزلزانینێکی نەخۆشانە .من زۆر بە ڕەهاییەوە دەڵێم بڕوا ناکەم کورد بەرهەمی ئەوتۆی هەبێ خەڵکی بیانی ئاوری لێ بداتەوە، ئەگەر بۆ خاترانە ودڵڕاگرتن نەبێت،کە هاوتا بێت بەئەدەبی جیهانی،ئەو ئەدەبەی کە

ئێمە کاریگەریی لە سەرمان هەیە و لێی وەردەگرین تا رادەی دزیی لێوەی.-لێرەشدا مەبەستم ئەدەبی کلاسیکی کوردی نیە ،چونکی تا رادەیەك شتی بۆ بەجێ هێشتووین-،بگرە هەر لە دوای چیرۆکی (لە خەوما) جەمیل سائیب وهەردوو گەشتە شیعریەکەی (گۆران) بترازێت. ئەگینا سەرومڕ کارتێکردنی زەقی ئەدەبی دەوروبەر و ئەدەبی جیهانیە.بەلاّم دەبێ ئەوەش بووترێ کە لە سالآنی حەفتای سەدەی رابردوو جموجۆلێکی ئەدەبی هاوچەرخ پەیا بوو کۆمەلێ ناوی دیار پەیا بوون وگوژمێکیان دایە ئەدەبی کوردی و،بووە مایەی رووسووری ،هەر ئەو رەوتەش بوو دلێرانە بەردەوام بوو تا پەیابوونی راپەرین ،کەرچی زۆریان تا ئیستاش بەردەوامن..بۆیە هیچ کەس لاف ئەوە لێ نەدات کە لەشکرێك خوێنەری هەیە،من رێزم بۆ خوێنەواری کورد هەیە لە هەر ئاستێکدا بێت،ئەگەر کەسێك خەلکێکی زۆر چەپلەیان بۆ لێدا ،ئەوە واتای ئەوە نیە کە شتەکەی ئەویان بە دلە.دەلێن کابرایەك لە وولآتی میسر چووە سەر مینبەر و هەر لەخۆیەوە ووتی (بڕوخێ فلاّن کەس) هەموو خڕ چەپلەیان بۆی لێدا وتیان بروخێ.ئینجا گۆڕی ووتی(بژی فلاّن کەس) ،دیسان خڕ چەپلەیان بۆی لێدا وتیان بژی فلاّن..!بە رەحمەت بێ شاعیرێکی مییللیمان هەبوو ناوی (ئەحمەد شوکری) بوو،شیعری نەستەق و عەنتیکەی دەخوێندەوە،لە هەموو میهرەجانێکی شیعریدا،ئەوەندە چەپلەیان بۆ ئەو لێدەدا ،ئەوەندە چەپلەیان بۆ(شێرکۆ بێکەس) لێنەدەدا،یان کتێبەکەی(مۆنیکا لێونیسکی) ئیمرۆ لە جیهاندا پڕ فرۆشترین کتێبی دنیایە ،کە باسی فەزیحەتەکانی خۆی دەکات لەگەلّ کلینتون،بۆیە ئەگەر کتێبێکی کوردی زۆری لێفرۆشرا ،واتای ئەوە نیە کتێبێکی باشە،دەشێ لەبەر ئەوەبێ کە نووسەرەکەی ئاماژەی پرسیاری لەسەرە، ئینجا ئەو نوسەرانەی بەو لەشکرە چەپلە لێدەرە دلّیان خۆشە، بە هەلّە لە هەموو شتێ گەیشتوون.

حەزدەکەم خوێنەری هۆشیاری کورد دلّنیابێ کە ئەدەبی کوردی لە باشووری کوردستان ،تا چەندین سالّی دیکە جووینەوەی گۆران ودەور وبەر نەبێ هیچی دیکەی پێ نیە ،با خەلّکانی نەخوێنەواری خۆهەلّکێش بەهاریش بهێننە چۆکان.چونکی ئەوەی کە دەیخەنە بەر چاومان و پێمان دەلّێن ،ها کوردیش (داهێنان)ی هەیە وفلاّن کردویەتی.کەچی دواجار دەردەکەوێت تالاّن کردنی ئەدەبی جیهانیە،لەو کەسانەوە کە ئەوان زمانەکەی ئێمە نازانن و مەبەستیشیان نیە بیزانن،ئەگەریش بە دزیکردنەکەشیان زانی،بەلایانەوە گرنگ نیە، چونکی بێ قەیدو شەرت ئەوان ئێمە بە میللەتێکی دواکەوتوو لە قەلّەم دەدەن وئاساییە شتی وامان لێ بوەشێتەوە.!.بەلاّم ئێمە ئەدەبی کوردی باکوور و رۆژهەلاّت و رۆژئاوای کوردستانی لێ دەردەکەین،چونکی ئەوان ناویان هەیە لە ئاستی ئەدەبی جیهانین،وەکو سەلیم بەرەکات ویەشار کەمال و محەمەد ئوزون ومحەمەد بۆز ئەرسەلان وکەسانی دیکە.بەلاّم واقیعی ئەدەبی کوردی بووەتە ئەمری واقیع وهەیە ومێژوویشی بۆ خۆی درووست کردوە..لە دنیادا نوسەری داهێنەر قەت پێویستی بە زوڕناژەن نیە،چونکی نووسینەکانی خۆی دەیناسێنن،بەلاّم لەم بەشەی کوردستان هەن زورناژەن دەکرێن ودەیخەلّەتێنن و درۆی بۆ دەکەن و،وا لە خوێنەری کوردی دەست سپی دەگەیەنن ،کە ئەوان وەکو کورد بیر دەکەنەوە، نەك وەکو بیانی!. ئەوانە پێیان وایە دەبێ نوسەرانی لە بابەتی خۆیان ،دەمیش بکووتن لە کاروباری شارەوانی و ئاساییش ورەخنەی توونددە لەدەسەلاّت بگرن،گەرچی میللەت زۆر لەو جورە نوسەرانە ورياترە دەربارەی خراپیەکانی دەسەلاّت لەم وولاّتە،کەچی لەراستیدا ئەمە ئیشی ریپۆرتاژنووسێکی رۆژنامەیە،نەك هی کەسێك کە لاف رووناکبیری گەورە لێدەدات وخۆی بە بیریار دەزانێت!.بێگومان نوسەری بێ جورئەت ولە خۆ بەگومان بوو،یان دەزانێ ئیشەکانی خۆی دزێوەو ئاشکرایە لەلای خەلّکی بە ئاگا،بۆیە ناوێرێ بە قەلّەم رووبەرووی ئەوانە ببێتەوە کە بە قسەی خۆی گوایە پەلاماری دەدەن وجنێوی پێ دەدەن،کەچی پێچەوانەکەی راستە!چونکی لە نووسین ومونافەشەی مەوزوعیانە ،خالّەکان دەخرێنە سەر پیتەکان و،قاچی رەش وسپیش لە بوار دەردەکەوێت ،بۆیە ئەو جۆرە کەسانە خۆیان مات دەکەن وناوێرن رووبەروو ببنەوە،پاکانەشیان ئەوەیە کە خۆیان بە وەلاّمدانەوەی لاوەکیەوە خەریك ناکەن،راستیش دەکەن چونکی ئاگادارین بۆچەند کەسێك نامەی پڕ جنێوی بازاریان نووسیووە،بەلاّم کەسانی دیکە هەلّدەخرێنن،بەوەی فلاّنە خائینەو فلاّن نەخوێنەوارەو فلاّن کورد پەروەر نیە ودوژمنی کورد بووە ،دیارە خەلّکێکی دەروێشش هەن خۆبەخش بە پێ خاوسی دێنە ناو ئیشەکەوەو خۆیان لە قورێك دەچەقێنن بە هەزار حالّ لێ ی قووتار دەبن ،یان هەر لێ ی قووتار نابن وناچار دەستدەکەن بە قسەی بازاری و جنێودان ،وەکو خوێنەر لە زۆر حالّەتی لەم بابەتە ئاگادارە کە لەسەر رووبەری رۆژنامەو گۆڤارەکانی سلێمانی بەرێوەچوون، تا کێشەکان هەندێکیان گەیشتنە دادگا. بەرای من لە کلتوری ئەو کەسانەدا شتێك نیە ناوی ئازادیی بێت،بەلّگە بۆ ئەمەش هەر کەسێك ئەگەریش بە مەووزوعیان وبە بەلّگەش لە سەر ئیشەکانیان بنووسێ،ئەوان هەیانە خەنجەری زمان وجنێوی ناشیرین و هەلّوێست فرۆشتنی درۆزنانە.بۆیە ئەوانە بروایان بە بەرامبەرەکەیان نیە،لەو بوارەی خۆیان کەس نیە بەرامبەریان بێت،ئەگینا وای لە حالّی،دیسان بەلّگەش هەن لەسەر لاپەرەی رۆژنامەو گۆڤارەکانی باشووری کوردستان و مالّپەرە کوردیەکانی ئەنتەرنێت،ئەوانە تەنها خۆیان بەوە دەزانن خاوەن بەرهەمی دەگمەن و جوان بن .کەسی دیکە نیە،چونکی ئەوان بەفکری خۆیان،خۆیان لەبەرەی گەورە بیریارەکانی دنیا دادەنێن ،کەچی کالاّکەشیان هی خۆیان و کوردیش نیە،بگرە مارکەی بیانی پێویەو مارکەیەکی ساختەی کوردی لێ دەدەن ولە بازاری ئازادی شێواوی کوردی دەیانەوێ ساغیکەنەوە...دواجار هەندێ لەوانە بۆ مەبەستی قسەی خۆیان هەندێ ووتە دەهێننەوە بە ناوی نوسەرانی جیهانەوە ،گومانت هەیە کە ئەو قسەیە دوور لە واقعیانە خەلّکی بیرکەرەوە جگە

کورد بیکات،دیاریشه ئەو ووتانه له درووستکردنی خۆیانه ،چونکی قسەکه رێك مەبەستی خۆیان دەپێکێ، بەرامبەر ئەو کەسانەی که قسەی پێ دەڵێن ،بۆیه تەنانەت لەمەشدا به ئەمانەت نین.بێگومان ئاشکرا کردنی حاڵەتی دزێو له ناو کوردەواریدا واتای بوغز وکینه نیه ،وەکو ئەو کەسانه تێیگەیشتوون،بگره لێرەدا مەسەلەکه(اسقاگات)ی خۆیانەو بەکەسانی دیکەی دەفرۆشنەوە،چونکی نوسەرانی کورد ئەگەر جوانیان نەنووسیبێ،بەڵام جنێویان نەنووسیووە،شایەت بۆ ئەمەش با تەماشای ئەدەبی کوردی پێش راپەرین بکەین ،با بزانین چەند رستەو پەرەگراف جنێویان تیایه،بروا ناکەم به مووکێش بگەرێ ی جنێوێکی تیا بێ،که مایەی گلەیی کردن بێ لەنوسەر.بەڵام شکوور دوای راپەرین وله سەر دەستی ئەو جۆره نووسەرانەی باسمان کردن،ئێستا له جنێودان هونەر بەکار دێنن،رۆژنامەکانیش خوا هەڵناگرێ قسوور ناکەن له بلاّوکردنەوەی ئەو جنێوه مۆدرێنانه!!.بۆیه دوای راپەرین جۆرێ نووسین پەیا بووە،پڕه له بوغز وکینه،بەڵام دەگمەن خاوەنەکانیان سەر به نەوەی بەر لەراپەرین بن،ئەو دەگمەنەش ناسراون و چونکی هەر له بنەرەتدا ئەوانه خۆیان هیچیان پێ نەبووه .کەس نیه له دووجار زیاتر بەرهەمێك بخوێنێتەوەو لێ ی تێ نەگات،ئەگەر هاتوو سێ جار خوێندیەوە دیاره مەبەستێتی شتیکی لێ بدۆزێتەوە،ئەگینا چۆن تۆ دەزانی کەسێك دوو سێ جار شت دەخوێنێتەوە ولێ ی تێ ناگات؟.کەسیش له دنیادا نیه و لەهەر کوێکیش بێ له ناو خەڵکدا بڵێ من فلاّن شیعر یان فلاّن رۆمانم سێ جار خوێندەوە لێی تێ نەگەیشتم،ئەم قسەیه خۆی له خۆیدا بووختانێکی رووته به خوێنەری کوردا دەکرێت،ئەوانه خوێنەری کوردیان پێ گەمژەیه، بۆیه ئاوها بیردەکەنەوەو دەنووسن و، لەناو ئەدەبی جیهانی دا تەراتێن دەکەن و ،وەردەگرن و بەو خوێنەرەی دەفرۆشن که لەلای ئەوان گەمژەیه،بەڵام چەند نموونەی خوێنەری زیرەك و وریای دوای راپەرینم بینی وگوێمان لێیان بووه،زۆر وریان و ئاگایان له هەموو دیاردە دزێوەکانی نێو بواری ئەدەبی کوردی هەیه و ،قسه دەکەن و خەڵکێکی زۆریان له دەوری خۆیان کۆکردۆتەوە،بێ ئەوەی هیچ کەسێك ولایەنێك هانیان بدات ویان پشتگیریان بکات،بۆیه ئەو خەڵکانه یاغنیشن ئەگەر بێتو خوێنەری ئیستای کورد به گەمژه تێ بگەن.

زۆرن ئەو قسه هەلەق ومەلەقەی ئەو جۆره نوسەرانه دەیکەن،تەنها خوێنەرێك وەکو خۆیان باوەریان پێ دەکەن.که هەمان پیشەیان هەیه ولەسەر هەمان رێباز ئیش دەکەن.هەر بۆیەش هەندێ وشەی سواو له فەرهەنگی ئەواندا بەرامبەر به هەموو کەسێك دووباره دەبنەوەو تەنانەت نازانن تازەگەریی بکەن لەو وشانەدا!!.لەوەش سەیرتر ئەو کەسانه ئەگەر پرسیاری ئاویان لێ بکەیت باسی ئاگرت بۆ دەکەن و،لەو بابەته سەرەکیه دەردەچن و له پرسیارەکەی تۆ لادەدەن ،دەچنه سەر ئەو بابەته که خۆیان مەبەستیانه..! هەرگیز ناچنەوه سەرئاوەکه..چاوپێکەوتن له گەڵ نوسەرێکی بیانی دنیای ئەدەبت له پێش چاو جوان دەکات ،بەڵام چاوپێکەوتن له گەڵ نووسەرێکی کوردا ئەدەبی کوردیت له پێش چاو دەخات، چونکی هێنده قسەی بێ سەر وبەر و فروفیشاڵ دەکات تەنها خۆی پێ نوسەره و، کەسی دیکەی پێ خوێنەوار نیه،بێگومان حاڵەتێکی نەخۆشانەیه له نێو ئەدەبی ئیستای کورد له باشووری کوردستاندا..دیاره هەندێ کەس هەن بێ ئاگان، یان تووشی نەخۆشی له بیرچوونەوه بوون ،بۆیه نازانن لەو مێژووی ئەدەبی جیهاندا،هەبوون بەرهەمی خەڵکیان تالاّن کردوه و دواجار رەخنەگرەکان، یان ئاگاداران ئاشکرایان کردون،بۆنموونه (ئالیکساندەر دۆمای باوك) چاپخانەی هەبووه هەرکەسێك بەرهەمی بۆ ناردوه بەناوی خۆیەوه بلاّوی کردۆتەوە،یان دزیەکی ئەم ساڵانه دواییەی (فرانسوا ساگان)،یان ژنه رۆمانووسی جەزائیری(ئەحلام مستەغانمی) دەڵێ چەندین بەڵگەم لەلایه له سەر دزی ئەدەبی نوسەره جەزائیریەکان،چەندین نمونەی دزی ئەدەبی هەیه که ئەوانه ئاگایان لێی نیه ،یان خۆیانی لێ گێل دەکەن،پییّان وایه ئەوانەی که دزان ئاشکرا دەکەن خەڵکی درۆزنن،چونکی خۆیان دزیان کردوه وئاشکرا کراون..نازانم چۆن خەڵکێك هەیه بەفەلسەفەیەك قسەدەکا بەس خۆی لێ ی تێدەگات،چونکی نووسین لەگەڵ بیرکردنەوه جمکن ،چۆن دەبێ نووسینەکەم دژی بیرکردنەوەم بێت؟!یەکێ لەوانه دەڵێ :ئەوانەی لەلا گرنگ نیه که دژی دەنووسن ،ئەوانەی بەلاوه گرنگه دژی بیردەکەنەوە!!.ئەم قسەیه لەکام فەلسەفەی دنیادا هاتووه؟!.بۆیه ئەم جۆره کەسانه سەقەت بیردەکەنەوەو سەقەتیش دەنووسن..بۆیه بوونی رەخنەگر لەم وەزعه ئەدەبیەی کوردا زۆر زەرورە،بۆ ئەوەی به تیرۆریستی ئەدەبی وئیتر به میللەتی دواکەوتوومان له قەڵەم نەدەن...